



# Dzikhonani kha mitsho yothe!



Mandisa Twala



Mukundi, Khathu, Sasha na Ndivhaleni ndi khonani dza tsini.

I a na kana hu na ḋuvha, lumuya kana makole, Swondaha iñwe na iñwe vha tamba vhoṭhe.





Ndi tshilimo. Hu khou fhisia.

Khonani dza Mukundi dzo swika uri dzi tambe ha hawe.


Mukundi na Khathu vha khou bambela. Sasha na Ndivhaleni vha khou tamba bola.

Khonani dza tamba dzothe zwavhuđisa!



Mme a Mukundi vha vha qisela aisikhirimu na  
lihabu liswa uri vha le.





Mutsho wo fhefha, wa dovha wa vha na  
lumuya.

Khonani dza Khathu dzo swika uri dzi tambe  
ha hawe.

Khathu na Mukundi vha khou swiela małari.  
Sasha u khou sukumedza girivhani.

Khonani dza tamba dzothe zwavhuđisa!



Makhulu wa Khathu vha vha disela mitshelo  
uri vha le.





Ndi vhuria. Hu khou rothola.

Khonani dza Ndivhaleni dzo swika uri dzi  
tambe ha hawe.

Ndivhaleni na Mukundi vha tamba tshese.  
Khathu na Sasha vha tamba mudzumbamo.

Khonani dza tamba dzothe zwavhuđisa!



Baba wa Ndivhaleni vha vha disela swobo i  
dudelaho na vhurotho uri vha le.





Hu na makole, fhedzi mutsho u khou dudela.

Khonani dza Sasha dzo swika uri vha tambe phakhani ya tsini na ha hawe.

Vhana vha khou tamba bola. Ndivhaleni ndi ene muhaṭuli.

Vha khou tamba vhoṭhe zwavhuđisa!



Nga murahu ha tshiswiṭulo, makhadzi wa  
Sasha vha vha ḥisela zwa u nwa na zwa u  
shenga uri vha ḥifheleswe.





I a na kana hu na ḫuvha, lumuya kana  
makole, khonani dzi tampa kha mitsho yoṭhe!  
U tampa roṭhe zwi a takadzes!